

Prihvatanje i odbijanje primljenih efaktura direktno iz Minimaxa

Poslednja izmena 25/07/2024 9:27 am CEST

Od sada direktno iz Minimax programa možete odobravati/odbijati primljene e-fakture.

Ove opcije korisnici imaju u poštanskom sandučetu, u delu **ulazni dokumenti**.

Program tokom noći od SEF-a dobija primljene e-fakture od prethodnog dana i povlači i statuse istih ukoliko su oni prihvaćeni na samom portalu.

Minimax će dobiti primljene e-fakture sa statusima:

-Novi,Pregledano,Odobreno, Podsetnik poslat,Ponovo obavešteni.

Napomena: Minimax neće povući putem API-ja primljene e-fakture koje su odbijene.

*Program povlači u poštansko sanduče i status kada je faktura **stornirana** na SEF-u, ali ukoliko račun nije ni povučen u Minimax, sam status da je storniran račun neće biti prikazan u sandučetu.*

Ukoliko račun nema status (nije ni odobren, a ni odbijena), Minimax neće dozvoliti knjiženje tog računa, dok se ove akcije ne izvrše.

Ikonice za raspoznavanje:



-odobrena faktura



-odbijena faktura, stornirana faktura



-fakturna nije ni odobrena, ni odbijena = Nema status i klikom na crveni x bi bila obrisana iz poštanskog sandučeta

Vrsta	Sadržaj	Stranica	Dodata	Dodaj	Status
Primenjen račun	1404271.xml	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	13.02.2023 12:18	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGRANIČENIM DODOVORIŠTU ZA TRGOVINU USLUGE ZRENIJANIN
Primenjen račun	9551030451-M41-4414-4C44-9496dce.pdf		22.02.2023 11:11	Ivana Djordjević	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGRANIČENIM DODOVORIŠTU ZA TRGOVINU USLUGE ZRENIJANIN
Primenjen račun	1258977.xml	SAOP DOO ZA IZRAZU I PR...	19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od SAOP E-FAKTURE
Primenjen račun	1260954.xml	SAOP DOO ZA IZRAZU I PR...	19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od SAOP E-FAKTURE
Primenjen račun	CIR_2022_15_20220201_10464.pdf		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od SAOP E-FAKTURE
Primenjen račun	1252237.xml		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od Agencija H SOFT Kragujevac
Primenjen račun	1251741.xml		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od Agencija H SOFT
Primenjen račun	9551030451-M41-4414-4C44-9496dce.pdf		19.02.2023 19:25	Ivana Djordjević	Printjan račun od Agencija H SOFT Kragujevac
Primenjen račun	Cir0105908_23-02.pdf				
Primenjen račun	1251741.xml		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od Agencija H SOFT Kragujevac
Primenjen račun	85571-edacke-kao-518d-9542993190.pdf		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od Agencija H SOFT Kragujevac
Primenjen račun	64644223e03d450c079a5a37a6d4.pdf		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od Agencija H SOFT Kragujevac
Primenjen račun	1255247.xml	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGRANIČENIM DODOVORIŠTU ZA TRGOVINU I USLUGE ZRENIJANIN
Primenjen račun	9552314-e8ca-448f-9db5-8651a1bf505.pdf		19.02.2023 19:25	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO DOO ZRENIJANIN
Primenjen račun	280113.xml	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	18.09.2022 10:58	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO
Primenjen račun	812944-1a92-4a74-92d4-77b18249a939.pdf		18.09.2022 10:58	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO
Primenjen račun	1346125.03.xml		19.08.2022 09:31	Ivana Djordjević	Printjan račun od /
Primenjen račun	210379.xml	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	12.07.2022 11:11	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO
Primenjen	10886.xml	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	11.12.2021 11:54	Sistem eFakturna	Printjan račun od EKONOMSKI BIRO

Klikom na svaki status dobijamo **informacije o samom statusu** primljene e-fakture.

Vrsta	Sadržaj	Stranica	Dodata	Dodaj	Status
Primenjen račun	1449064.xml	SAOP DOO ZA IZRAZU I PR...	24.02.2023 08:16	Sistem eFakturna	
Primenjen račun	2023-17.pdf	SAOP DOO ZA IZRAZU I PR...	24.02.2023 08:16	Sistem eFakturna	
Primenjen račun	c2688765-17ce...	IRN2023-1.pdf	24.02.2023 08:16	Sistem eFakturna	
Primenjen račun	1405071.xml	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	23.02.2023 19:29	Sistem eFakturna	

Datum	Vreme	Korisnik	Opis
24.02.2023	08:16	Ivana Djordjević	Document je odobren.

Datum	Vreme	Korisnik	Opis
24.02.2023	14:31	Ivana Djordjević	Document je odbijen. Razlog odbijanja: test

Postupak odobravanja/odbijanja fakture

Imamo dva načina:

I način:

Označimo fakturu i desnim klikom miša odaberemo prvu opciju obradi datoteke i zatim odobravanje ili odbijanje fakture

Vrsta: Vrsta Sadržaj Stranka Dodato ↑ Dodaj

<input type="checkbox"/> Primjeni račun	1449064.xml 2023-17.pdf c2b887b5-17ce...	SAOP DOO ZA IZRADU I PR... x	24.02.2023 08:16	Sistem eFakturni
<input checked="" type="checkbox"/> Primjeni račun	1448240.xml 4eb5e9c4-480b-... IRN2023-1.pdf	Obradi datoteke (1)		
<input type="checkbox"/> Primjeni račun	1405071.xml ebbbcb3f-4c73...	Premeštam u....		
<input type="checkbox"/> Ostalo	FW: Ivana proba FDD/FD/DX/TXXKXKKKS slika 2.png	Spoji u jedan dokument		

Izbrisati (1)

II način:

Označimo (čekiramo fakturu) > Obradi datoteke (opcija u gornjem meniju pošanskog sandučeta) i odaberemo opciju za status fakture

Vrsta: Vrsta Sadržaj Stranka Dodato ↑ Dodaj

<input type="checkbox"/> Primjeni račun	1449064.xml 2023-17.pdf c2b887b5-17ce...	SAOP DOO ZA IZRADU I PR... x	24.02.2023 08:16	Sistem eFakturni
<input checked="" type="checkbox"/> Primjeni račun	1448240.xml 4eb5e9c4-480b-... IRN2023-1.pdf	Obradi datoteke (1)		
<input type="checkbox"/> Primjeni račun	1405071.xml	Premeštam u....		

Napomena: Prihvaćene e-fakture ne možemo naknadno da odbijemo, a odbijene e-fakture možemo naknadno odobriti i iz programa.

Vrsta: Vrsta Sadržaj Dodato ↑ Dodaj Ops Status

<input checked="" type="checkbox"/> Primjeni račun	1449064.xml 2023-17.pdf c2b887b5-17ce...	SAOP DOO ZA IZRADU I PR... x	24.02.2023 08:16	Sistem eFakturni	Primjeni račun od Moj eRačun Poštovatelj	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	------------------------------	------------------	------------------	--	-------------------------------------

Ako želimo da odbijemo fakturu dobićemo prozorčić sa opcijom za unos razloga odbijanja koji će biti vidljiv i na SEF-u

Vrsta:

Vrsta	Sadržaj	Stranica	Dodata	Dodaj	Opis
<input checked="" type="checkbox"/> Primljeni račun	1449064.xml 2023-17.pdf c2b887b5-17ce-4f01-94e6-2589957a971c.pdf	SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSL...	30.08.2023 08:16		Primljeni račun od Moj ERačun
<input type="checkbox"/> Primljeni račun	1448240.xml 4eb5e9c4-480b-48a8-b807-08501df91f3f.pdf IRN2023-1.pdf	SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSL...	30.08.2023 08:16		Primljeni račun od Moj ERačun
<input type="checkbox"/> Primljeni račun	1405071.xml ebb6bc3f-4c73-43fa-a12a-53ddc05bad01.pdf	EKONOMSKI BIRO DOO ZR...	30.08.2023 08:16		Primljeni račun od EKONOMSKI BIR...
FW: Ivana proba	FD01/D/0D/0X/XTKKK Sređen pozdrav. Ivana Đorđević Voda proizvoda Minimax T: +381 (0)				
<input type="checkbox"/> Ostalo	slika 2.png				
<input type="checkbox"/> Ostalo	286013.xml 403493ff-fc3-4c67-8fdd-f2b1468c0be1.pdf				
<input type="checkbox"/> Ostalo	279685.xml				

30.08.2023 07:26 Sistem eFakura

Primljeni račun od EKONOMSKI BIR...

Vrsta:

Vrsta	Sadržaj	Stranica	Dodata	Dodaj	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Primljeni račun	1449064.xml 2023-17.pdf c2b887b5-17ce-4f01-94e6-2589957a971c.pdf	SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSL...	24.02.2023 08:16		
	1448240.xml				

30.08.2023 07:26 Sistem eFakura

Na kraju samo **odobrenu** e-fakturu možemo dalje **priložiti modulu primljenih računa:**

Vrsta:

Vrsta	Sadržaj	Stranica	Dodata	Dodaj	Status
<input type="checkbox"/> Primljeni račun	1449064.xml 2023-17.pdf c2b887b5-17ce-4f01-94e6-2589957a971c.pdf	SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSL...	24.02.2023 08:16		
<input checked="" type="checkbox"/> Primljeni račun	1448240.xml 4eb5e9c4-480b-48a8-b807-08501df91f3f.pdf IRN2023-1.pdf	SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSL...	24.02.2023 08:16		